

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

## ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIEDATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	0'05 cèn. <sup>s</sup> pta.
A domicili. Es trimestre.....	0'65
Un any.....	2'50
Per dotzenes.....	0'45
Núm. <sup>s</sup> atrassats des 2. <sup>a</sup> ton... Id. id. des 1. <sup>a</sup> tom...	0'06 0'07

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ABA  
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca:	{ 3 mesos.... 0'85 1 any..... 3'25
Dins Espanya:	{ 3 mesos.... 1'00 1 any..... 3'50
A Ultramar y s'Estrangè...	{ 3 mesos.... 1'50 1 any..... 5'00

## SANTA PRAXEDIS.

Un dia d'aquesta setmana passada, me passetjava per demunt sa Murada amb Mestre Lluch, un condeixable meu de Montission, y conversavam de ses moltes coses rares, estrañes, estrambòtiques y may vistes que passan avuy en dia p'el mon, que no passavan en temps primé. Sa conversació parà à qu'ell me digués qu'estrañava molt qu'hey hagués homos que tenguessen nom de dona.

—Axí com hey ha dònes que l'tenen d'homo (li vaitx di jò); com son ses Miquèles, ses Rafeles, ses Melsidors y moltes altres; que té que veure qu'hey haja señós que sian Tònies Maries ó Praxedis....

—Per aquest derré nom heu dich, (contestà tolduna,) perque m'han assegurat qu'hey ha cavallés de qui fa sé que l'tenen com à nom principal.

—Es cert; y entre élls un des qu'ara mos governen. Com aquesta Santa es tan miraculosa y té tanta devoció dins tot el mon, no has d'estrañá qu'ets homos la prengan per patrona, juntament amb la Mare de Deu.

—Ja sé jò que té molta devoció y que fa gròssos miracles.

—Mes gròssos que tú no't pensas.

—A mí m'ho dius, qu'he estat à Roma ara fa tres anys, y que som un des pochs parayres que quedan dins Mallorca d'aquells milenàs de menestrals que la enriquan.

—Y encara hey ha parayres? Jò creya qu'aquest ofici s'havia abolit del tot. Jò te tenia per teixidó.

—Som teixidó de llana, que'n bon mallorquí se diu parayre.

—Y quants de teixidós sou ara d'aquesta casta?

—No més que dos, perque s'únic despàtx que tenim es sa ròba des vestits de mònja. Tú ja deus sèbre que Santa Praxedis es sa patrona d'es Parayres?

—Vaja; si heu sé. Jò he lletgit à uns

llibres véys qu'eran des meu rebesavi, que quant dugueren es còs d'aquesta gran Santa à Mallorca, es grèmi de Perayres se va lluhi de lo més, y va fè un gasto d'endomassada qu'era cosa tan magnifica y règia.

—Y aquest còs tan digne d'apreci y veneració es à Mallorca?

—Ets parayre y encara no saps axò! Y molts de sigles que fà qu'hey es. Fígura't tú que va essè es primé còs de Sant que dugueren à s'illa després de trèts es mòros.

—Tú deus está equivocat. May he sentit à dí semblant cosa.

—Mira si hey estich ó nó, que segons noticies ha d'està depositat dins una magnifica urna de plata y crestay, à dins sa capella de Santa Ana del *Real Palacio* ó Castell.

—No heu crech. Si hey fos el treurian à pública veneració y el veuriam quant no fos més qu'un dia en l'any. Y jò no record s'haverlo vist may.

—Es que tú no l'hajes vist no vòl d'res.

—L'has vist tú qualche vegada?

—Tampoch; y tench xexanta anys.

—Ydò; per me provas.

—Però sé qui l'ha vist.

—S'ha pensat veurel.

—Escolta bé. Dins aquests llibres que t'he dit hey ha notes antigues que contan que l'Papa Eugèni segon, si mal no record, quant *Carlo Magno Rey de França* va anà à Roma per assegurar-ló à sa cadira de Sant Pere, li va dí que'n satisfacció d'aquest servici li oferia un còs d'un Sant ó Santa, mentres no fos es de Sant Pere y Sant Pau. Aquell Rey li demanà es de Santa Praxedis, perque sabia qu'era es qui més miracles feya, y el Papa ley donà. El s'en dugué à París, li fé una Iglesia apòsta l'any 837, y poch temps després l'Iglesia estava plena de presentayes y donatius, p'es molts de prodigis qu'obrava es còs de tan gran Santa. Devés l'any 1341 un Rey d'Escòcia va desafíà al Rey de França, que ja era vey y atxacós; y el Rey de Mallorca, Jaume terçó qu'era parent seu, hey acodí tolduna y prengué ses missions per ell. D'aquest desafío re-

sultà qu'En Jaume sortí vencedor amb sos mallorquins que l'acompanyaven, de s'escocés y es seus cavallés; y el s'en dugué près per entregar-ló à n'el Rey de França. Agrahit es de França à tal finesa va dí a n'En Jaume que, llevat de París y Tolosa, triás lo que volgués des seus estats, com à regalo; y es nòstro Rey va trià tolduna es sagrat còs de Santa Praxedis, p'es molts de miracles que sabia que feya. Es de França tot concirós li va dí:

—Si jò hagués sabut qu'haviau de trià aquesta reliquia preciosa la m'hauria reservada també, però paraula de Rey no pot tornà arrera. Duylavosnè.»

Y el Rey En Jaume la s'en dugué amb ell à Mallorca.

—Axò deu esser una de ses moltes rondayes antigues que mos contan.

—No hey ha tal; perque també he lletgit que quant aquest còs fonch arribat à Mallorca, el desembarcaren dins Porto-pi; y es parayres, qu'en aquell temps eran molts y podian molt perque l'ofici era des més richs y de més tràta, encatifaren, entoldaren y vestiren ses parets d'es costats de tot es camí, desde aquell pòrt fins à sa pòrta de Santa Catalina, que té mitja llego, amb tèles de grana, de sa mateixa ròba qu'ells vestiuà quant feran sa processó de sa séua translació; y que s'anà vestits amb tan rica ròba los valgué que l'Rey los colocàs pròp d'ell y de sa Santa, derera tots ets altres grèmis; y que los autorisàs després per tenirla per patrona d'es seu grèmi, y baix de sa séua custòdia. De mòdo que tú has vengut à esse amb el temps un des pochs que tenen obligació de guardá tan sagrat depòsit.

—Mes; i tot axò que dius es cert?

—Encara te diré més. Els Jurats de Mallorca, qu'eran molt més devots que els Retgidors del dia, la prengueren també per patrona de Ciutat; y cada any es dia de sa séua fèsta, que cau à vint y un d'aquest mes de Joriòl, anavan en corporació à ohí l'ofici y sentí es sermon de Palàcio; y es decapvespre assistien à sa solemne processó que feya La Sèu amb so Virrey y el Bisbe, per passatjá

es còs de la Santa dins una urna de plata y crestay per dins tota la Ciutat.

—Que vòls que t' diga. Tot quant dius heu pòs en corantena.

—Vòls callá, homo de Deu! Fins te podria anomenà es nòms des carrés per hont passava sa processó.

—Ydò, j'còm es qu'ara fa tres anys que jò era à Roma y vatx anà à veure s' Iglesia de Santa Praxèdis qu'està devòra Santa Maria la Majó; y allà me mostraren sa columna d'ets assots de Cristo y sa tomba de Sant Zenon y es sepulcre d'aquesta gran Santa?.....

—Te degueren mostrà es de Santa Prudenciana, sa séua germana, qu'he sentit à dí qu'hey està depositat.

—No, no. Es còs mateix de Santa Praxèdis.

—¿Y tú el véres?

—No. Però m'asseguraren qu'era allà, devall s'altà majó.

—Per ventura t'ho digueren perque antigament hey degué està, abans de durloren el Rey de Fransa.

—Ves axò si no heu sabrian es frares d'aquell convent.

—No sé que dirthí; però ja veus que seria molt raro que fos mentida una glòria tan gran y gròssa de sa nostra patria, que descriuen ets historiadòs amb tanta minuciositat còm à certa è indubitable, y que tanta de gent y tants de sigles han presenciada.

—Ara que'n som pròp, pujem à Palacio y mos ne darán quaire doblés d'informes.

Pujarem pe s'escaleta d'es miradó y mos n'entrarem dins sa capella de Santa Ana qu'estava ubèrta. Allà hey trobarem un homo qu'es espolsava. Li demanarem que mos mostràs es còs ó s'urna de Santa Praxèdis y mos contestà que no tenia notícia de qu'estigués dins aquella Iglesia.

—¿Còm? (li vatx dí.) ¿Y vos no heu sentit à dí may qu'es còs d'aquesta gran Santa es aquí dins, posat dins una urna de plata?

—Ara es sa primera vegada que'n sent parlà, (mos contestà.) Lo qu'hey ha aquí es sa séua capella; però es seu còs, no crech qu'hey haja estat may.

Es meu amich me mirà fent sa mitja. Jò vatx quedà mut, y tots dos mos ne tornarem cul batut y cara alegre.

—¿No t'ho deya? Ja heu veus, (digué En Lluch quant forem defòra.) Es à Roma. No heu pòses cap dupte.

—¿Qu'ha d'essè à Roma, sant homo! A Mallorca era abans y per més seües dins una urna de plata.

—Si fos axí, es romans no assegurarien tant y tant que son ells els qui'l tenen.

—¿Que no podria essè qu'à Roma se pensasen tenirlò y no l'tenguessen; y que sa nostra desidia, qu'es molta còm tò saps, hagués fét que ningú sabés ja per hont para, y qu'estigués estojat à qualche part ó arreconat derrera qualche capella?

—Si còm tú dius existís estojat, al manco cad'any es dia de sa fèsta el posarian de manifest. Quant no heu fan prova de que no hey es.

—D'un' altre còsa tench jò pò. De que no haja succehit amb aquesta urna lo que passà amb so *solicorn* de Sant Domingo, y lo que s'estravengué amb so telò vey de s'antich teatro, y amb so quadro de Santa Magdalena de la Sacristia de la Beata, y amb s'estàtua d'En Campredoni, y amb una de ses figures des torreons de sa Llònja, y amb so paviment de mosaïch de Santa Maria, y amb moltes altres preciosidats de primera ordre que jò he conegit dins Palma.

—¿Y que los va passá à totes aquestes còses qu'anomenes?

—Que descomparegueren per à sempre, y ningú sap per hont ni còm. *Volarerunt.*

—Son faxugues y massa coneigudes de tothom aquestes còses per volà axuxí.

—Deixa t' de rahons. Mallorca ja saps qu'es Mallorca, y rès d'estrañ tendria per mi que qualcú per aficiò à ses còses antigues les hagués pispades. No parl d'ara, qu'hey comènsa à havè un poch d'ilustració, sinò d'abans.

—¿Y hey pòt have algun tan poch escrupulós y atrevit que s'hagués proposat fins à tal punt?

—Jò'n coneix alguns que ténen ben pòca alatxa, y son capassos d'axò y de deu més, y antigament encara n'hi havia més. Còm que robà aquestes còses no sia robà, amb s'escusa de que no's pèrdan.

—Però que n'havian de fé després?

—Vendrerles à n'ets inglesos, segons supòsan qu'han fét amb varies còses.

—¿Sense essè séues?

—Sense essè séues. Basta que no sian de ningú per apropiarlessè. Moltes nacions cercan aquestes preciosidats còm à brillants gròssos y les pagan cares ferm.

—Si existissen aquesta casta de mallorquins serian pitjós qu'es secuestradòs de personnes d'es Continent.

—Tens moltíssima de rabò. Y si fos vè qu'es còs y s'urna de plata de Santa Praxèdis haguessen volat d'aquesta casta, sense anà al Cèl, podriam dí qu'es secuestradòs de Mallorca son encara pitjós, perque s'aferran amb sos còssos mòrts.

—Per ventura axò no passa d'un jocí temerari per part téua.

—¿Que vòls que t' diga! Fins ara s'oló que sent no m'agrada.

—Convé qu'averiguem amb tota catxassa sa veritat d'aquest fét, y que'n tornem parlà despay.

—Ara vè sa fèsta de tan miraculosa Santa, y serà bona ocasió per comensà sa nostra tarea.

CLARET Y POQUET.

## ALS IGNORANTS.

Hem rebut d'es corrèu pe s'oficiò

Un sobre, y à dedins un bon papé

Que du còs llatina

De similia similibus curantur,

Ciència de metge, cirujà ó barbè.

Si afina ó desalina,

Tractant de Medicina,

Es cosa peregrina

Que la nina IGNORANCIA no sab bé.

Si es públich el lletgeix y l'etsamina

Y pren conseys de qualque forasté

Que venga de la Xina;

Y es similia similibus curantur

Haja estodiad cent anys à té qui té,

Podrà à sa seuvatjina

Que d'ignorancia dina

Dirli si el tal atina

O si mereix pará dins un famé.

Desitjam qu'una Junta mallorquina

D'homos entèsos que Mallorca té,

Li trèga sa tritxina

Al similia similibus curantur

Si al cás n'hi troba, y la mos mòstre també;

Perque sa nòstra nina

Pateix de fam canina

Y cerca medicina

Que l'assacíhi de glòria y de diné.

UN REDACTO

## HOMEOPATÍA.

«*Similia similibus curantur.*»

Si me pich à n'es pèu amb una espina

Molt de mal de segú que me feré.

Si similia similibus curantur

Mos diu sa medicina,

Aficiantme'n un altre'm curaré.

Si un dia jò tropés amb una nina

Que corri p'es carré,

Y similia similibus curantur

Me diu sa medicina,

Tropessant altre volta em compondré.

Si midant sa fondaria d'una mina

Hey cau un enginé,

Y similia similibus curantur

Segons sa medicina;

Cayguenthí un altre pich li anirà bé.

En Francesch, jay! atupa na Francina

Amb un garrot d'uyastre d'magrané

Y similia similibus curantur

Mos diu sa medicina;

Sa dòna li ha de dí sense quexarse;

«Si'm tornes atupá, m'adobaré.»

A un pagès que llaurava à sa Marina

El va picá un vespré,

Si similia similibus curantur

Li diu sa medicina,

Que l'cerch un altre pich y estirà bé.

Es curá sòls amb *globulos* y quina  
Es art de qui fa fé  
Y es *similia*, *similibus curantur*,  
De tant preconisada medecina  
Es art de taconé.

## UN ALTRE ÈLL.

## XEREMIADES.

Una de ses còses més recomanades per ses Ordenances Municipals y sa Policia Urbana es el que totes ses entrades y escaletes fordes de Ciutat tengan fanal ó llum que los don claró. Axò es una cosa molt laudable y que bé ó malament s'observa al manco, gracies à n'es bón cuidado des nostre Ajuntament.

Més aquest bón cuidado, en lo que pertany à n'es particularà, no l té ell amb so públich, quant es à ell qui li tòca es posà es llum. Axí es que desgraciada d'òbra que corre per conta seu en vení s'horabaixa y desditxat de carre que no estiga de moda en matèries d'*alumbrado*.

Si ara passava revista per Ciutat vos citaria una mala fi de carrés qu'estan casi à les fosques, però bastarà per mostra que vos anomen un carreró estret qu'hey ba entre es Mercat y es Born, pròp de Can Brondo que ni té nòm, ni llum en sa nit, y en vení es vespre allò se converteix amb una boca de llop, amb un recó brut y plè de misteris, perqu'allà en dins del tot hey ha una reconada més fosca encara qu'es carreró y es un bón amagatay per qui vol que no l vejan y fé oficis de ratapineda.

S'altre dia quant esperavam veure l'axamplà prest, perqu'una paret des costat amenassava caure, repararem que havian donat permis à n'es pareixe, per recompondrerla, donant de vida à n'aquest recó vint ó treinta àns més.

\*\*

—A Santa Catalina, diumenge passat hey va havé una lluhida processó amb obsequi de la Mare de Deu del Carme, que va recorre els principals carrés de aquell Arraval.

—¿Qui feya aquesta processó? ¿Es catalineros?

—No heu crech, perque la major part d'ells ni tant sòls se llevaren es capell quant sa processó passava.

—¿Serian ydò ses catalineros?

—Tampoch heu crech, perqu'aqueles patrones véyes devòtes ja s'en van; y ses joves pujan amb massa lujo y boato per pena en processons. En lo que pensan es en so passá es camí de Ciutat quatre vegades cada dia, per podè goüa tot lo que després gastan en llochs y banderetes.

—Quin temps era aquell qu'es pa-

trons de Santa Catalina, tan devòts de la Mare de Deu del Carme y del Sant Cristo de la Sanch, eran ets homos més honrats y formals de Mallorca y se cuydavan de que ses séues dònes y fifies vestissen segons es seu estament y possibles.

—Avuy lo que pèrd aquell barri es el volè figurá; y na Mengana no vòl essè manco que na Fulana, y ets homos vòlen pintarla de despreocupats.

—Per axò era, per aquest volè figurá y per aquest despreocupament, qu'hey havia tantes *reynes* à sa processó y tants de *Santets*; y qu'hey anavan tant pochs homos catalineros.

—Bé fan ets *hermanos de ses escoles* d'aquell Arraval amb suscitá es fervor religiós d'aquells infantons, donant funcions à sa séua hermosa y nova Iglesieta y fent processons per aquells llarchs carrés, à si de remediá en lo possible es mal camí que prèn sa part jove d'aquell afagitó de Ciutat.

\*\*

Aquesta setmana passada sa constelació que reynava era quantre es carros y cotxos.

Bolcades per uns camins. Girades per s'altre. Desgracies sensibilissimes y de personnes apreciabilissimes en es de Manacor à Felanitx; y per hontsevuya no sentiam à di més que desastres.

¡Quant será aquell dia qu'es carretons amb dues ròdes no servirán més que de traj! ¡Quant comprendrà la gent que per anà depressa s'es precis du quatre ròdes y bons cavalls! ¡Quant hey haurá policia per ses carreteres y estarán aquestes axí com se deu, per evità sosbayres!

¡Ja es molt que tot heu hajam d'aprendre à fòrça de desgracies y que no pòsin remey à ses còses fins que ja no es necessari!

Ets adajis ja heu diuen: «*Després de mòris cridaren Crèdo.*» «*En tení es cap romput se pòsan sa cervellera.*»

\*\*

Un senó coneugut nostre passava s'altra dia per un carré des més frequentats d'aquesta capital y tropessà amb un banquet qu'havian deixat demunt s'acerca uns veynats de per allà. Aquest senó desitjava doná part totduna d'aquest fet, però no heu pogué fé perque sa camayada no l dexa sortí de ca-séua.

\*\*

Pareix qu'al temps qu'es sobreposats d'una fèsta de l'any qui vé se nombraven ells mateixos diguent *Ja heu som!* en lloch de *Ja heu es!* es sobreposats que sortian feyan una véga tant bona tres hores lluñy de Ciutat à la barba d'ets seus confrares.

—Ay ydò! ¿Que paupes?

\*\*

Ara no son es bañs de sa Portella es qui fan oló, perqu'han quedats com una plata amb un'aygo que dona gròix.

Lo que pareix que put ara es s'aygo des pòrt de Palma y pareix també que s'impuresa d'aquesta aygo tancada s'estén pe sa vorera de ma fins més allá de sa Corantena.

¡Qualque cosa hey deu havé aquí que nòltros no sabem!

\*\*

Qui no viatja avuy en dia es perque no vòl. La mar com'oli y es vapors regalats. Y ara que vénen ses nits de lluna si qu'encara serán més alegres ses travessies per mar.

Si haguessen resolt fé festes es Pares de la Patria ja comensariam à ballá à l' hora d'ara y es forastés plourian com à calabruix dins Ciutat amb aquest bón temps y baratura de vapors.

## PONCELLETES

## I.

## PAU.

Sota 'l lladoner ombrívol  
Hey jau un tranquil alberch  
El gat sobre el gos se colga  
Sobre 'l lladoner l'auzell.

Sens pastor, à les ovelles  
Alsan la boca els aïells,  
Les ovelles à les rames  
Que tomban d'els ametllers.

La mare dins la mar conta  
Històries del seu bon temps,  
La filla no les escolta...  
S'en dú'l sum sos pensaments.

El miñonet encamina  
L'avi vell, molt vell, molt vell,  
Y el sòl vèrjo riu y balla  
Dins les aigües d'el torrent.

## II.

## LOS VOLTONS.

Dalt del mont, sobre les ròques  
Demunt l'avismo boirós  
Hey enclòtxan machs en rames  
Per fer son niu los voltoms.

Y encara allí l'vent l'assota,  
Lo fan tremolar los trôns,  
Lo llamp lluhu dins ses encletxes  
¡Y encara lo sòl s'hi pòn!...

No basta tenir les ales  
Les ales de los voltoms  
Per fer son niuet de glòria  
Pròp de Déu y lluñy del mon.

## III.

## MARINA.

A les ròques de la platja  
Ones venen y ones van,  
La qu'una volta s'alluña  
No torna à batre el rocam

Hey ha en la vida del home  
Il·lusions y realidats  
S' il·lusió que futx es l' ona  
Qu'en el pòrt no torna may.

Mes, jay! que n'es nòstra vida  
Tempestuosa com la mar,  
Y à la mar, ma dolsa aymia,  
Ones venen y ones van.

## IV.

## EL FESSER:

El baf de calenta arena  
Sòls nodreix l' altívol tronch  
Del fesser qu'entre calitxes  
'Par centinèt-la del mon.

Quant bramula el vent allòure  
En los cabells per l' entorn  
Son cap febrosench remena  
Com un malalt neguitós.

Vé la nit: fa l'estelada  
Dins ses fulles nius d'amors  
Y llavó 'par que s'adòrmi  
Quedant dret, mut, y tot-sòl.

## E.

## COVERBOS.

Un assistent pagès rebé des seu amo s'orde de dú à cert amich una carta y un rossiniòl.

Sa gabia, mal tancada, s'obrí p' es camí, fuí s'aucell, y es pòbre pagès el seguí amb sa vista tant com li va essè possible.

Quedá per de prònte sense sèbre que fersè, fins que per últim resolgué entregarà sa carta y sa gabia explicant sa fuya de s'aucell.

Arribat à ca s'amich des seu senyó ley entregà tot, lletgí s'amich sa carta, y va dí:

A sa gabia no hey veix cap rossiniòl y no obstant aquí en sa carta vé un rossiniòl.

—Ah! Vé en sa carta? (exclamà s'assistent.) ¡Gracies sian dades en el Señó! Jò creya qu'havia volat.

\*\*\*

S' altre dia un pòbre pujá à captá dalt un pis d'un carré de Ciutat, y després d'haverli fet l'umosna es senyó, y d'haver tancat sa pòrta, no l'va sentir que devallàs s'escala; y pensantse que no l'hi hagués agafat qualche desmay, mirà per sa finestreta de sa pòrta y el va veure qu'havia despenjat es fanal de s'escala y que l's'en duya. Sortí depressa diugent:

—Y ara, que feys?

—Senyó, (digué es lladre desfressat de pòbre.) Ley vuy fè nèt, perqu'estich agrahit à sa caritat que m'ha feta.

—Ja ley fará sa criada, (contestá es senyó.)

—Encara de més à més que jò volia...  
—Deixa l', homo, no vax derrera que el me fasses massa nèt.  
Y es lladre l' deixá; y quant s'en anava, li deya es senyó:  
—No importa que tornis à captá: jò veix que tú tens ofici de netejadó de faròls, y n'hi ha molts qu'han mesté fènets perque 'n lloch de fè llum fan sum; y no t' saltarà feyna.

\*\*\*

Un altre lladre, una vegada pujá à una entrada à robá, y va agafà lo primé que va veure que fonch es brasé de sa sala.

Quant ja l's'en duya, qu'era dins s'entrada, tròba es senyó qu'entra per en dins, y sorprès li diu:

—Senyó. Bòn dia tenga. He vengut per durmen es brasé. Jò ley deixaré ben posat; no tenga ansia.

Es senyó cregué qu'era cosa de sa senyora que l'feya adobá ó fè broñí, y no va dí més que:

—Anau, con Dios.

Mitj' hora després sa senyora y ses criades cercavan es brasé com à desesperades.

—No pòt sè que l'hajan robat, (deya sa senyora.)

—Qui sab. Jò no heu juraria, (contestava sa criada.)

—Es impossible qu'haja estat tan atrevit.

—¿Que cercau es brasé, va dí es senyó?

—¿Que l'saps?

—Jò he vist es lladre que l's'en duya, y som estat tan torpe que no li he dit res.

\*\*\*

Un oficial de cavalleria deya referint una de ses séues hassañes:

—Entrarem un dia à n'es poble X, tretze cavalls.

\*\*\*

A un beneyt qu'à n'es servici no l'havian volgut, li preguntaren:

—Pere, ¿qu'has sortit per beneyt?

—No.

—¿Ydò per què?

—Per inútil.

\*\*\*

Dos veynats qu'es disputavan sa propiedat d'un pou se presentaren en es Jutge.

Vejent aquest que s'assunto era question de tant pòques taules, los digué:

—Anau, y dexau anà es pou.

—Senyó Jutge, (respongué un d'ells.) Vostè ha de sèbre que jò som taverné y ell es potecari.

\*\*\*

¡Quin sol que fa! Valga qu'es tot sòl; que si tengués dòna tant calenta com ell, tots dos mos rostirian y en farijan estufat de nòltros.

## PORROS - FUYES.

## SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Qui es derré tanca sa pòrta.  
SEMBLANSES.—1. En que tenen angles

2. En que decegades cau.

3. En que té espases.

4. En que fan datils.

QUADRAT....—Mamar-arade-marés-adcsà-resar

ANAGRAMA....—Desesperat.

CAVILACIÓ....—Company.

FUGA.....—Qui no té pa moltes s'en pensa.

ENDEVINAYA....—S'imprença.

## GEROGLIFICH.

gota gota gota gota gota gota

F ANUNCI RI

ELL.

## SEMBLANSES.

1. ¿En que s'assegeln ses màquines à n'es nins?

2. ¿Y es pòrt de Palma à una figa flò de 4 dies?

3. ¿Y es balcons à ses tapies de ses casetes de fòra pòrta?

4. ¿Y ses teules à n'es malfanés.

UN POLIT.

## QUADRAT DE PARAULES.

• • •  
• • •  
• • •  
• • •

Ompli aquests pichis amb lletres quo llegides horitzontal y verticalment, diguin: sa 1.ª retxa, un nom de dona; sa 2.ª, lo que fan ses clavagueres; sa 3.ª, lo que fan es calatrevins; sa 4.ª, un metal.

UN CALAPOT.

## ANAGRAMA.

Carta rebé des marit

S'esposa, y diu: «CARA INES...»

¿Se pòt sèbre quin punt es

Amb ses lletres de s'escrit?

ESEMPL.

## CAVILACIÓ.

## CIPRES

Compòndre amb aquestes sis lletres un llinatge mallorquí.

UN BAYLARÍ.

## FUGA DE CONSONANTS.

0 . E . A . I . O . E . I . O . I . U . E . A . E . E . I .

UN ATREVIT.

## ENDEVINAYA.

Jò coneix dues señores

Que tancades sempre estan;

Rondetjades de cent guardes

Que se móuen à compàs.

RAMIONS.

(Ses solucions dissapte qui vé si som ciuts.)